

O a hlobaela

Sepedi

kgato

3c



Gabogaisane Sikhipa



Ulwazi
Lwethu

Ditlhaka tše diswa

tlw & thw

Mantšu a poeletšo

tsw & kgw

O a hlobaela

Sepedi

kgato 3C

ISBN: 978-1-77981-661-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Gabogaisane Sikhhipa

Mofetoledi: Zodwa Sebashe

Moswantšhi: Sinomonde Ngwane

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023.

O a hlobaela



Gabogaisane Sikhipa

Bošegong bjo Dithwasana o a hlobaela.
Ga ana boroko. O phetoga a sa tšwa go
phethoga. Molato e ka ba eng? A duma go
tsoga, efeela ke gare ga mpa ya bošego. O tla
dira eng, goba a ka leba kae?





Dithwasana o dula le mmagwe
mmaDithwasana motseng wa Thwaseng.
Matšatši a o nagana kudu ka leina la gagwe.
Ka mehla o ipotšiša gore leina le le tlile bjang?
A ka botšiša mmagwe, goba mmagwe o tla
befelwa? A ipotšiša dipotšišo tša go se fele.

“Gosasa re swanetše go tsoga ka masa. Ke go iša motseng wa Tlwadi go ya go thwasa.”
Gwa bolela mmaDithwasana a sa sege.
Dithwasana a šulelwa ge a ekwa mantšú ao. A ipona a šetše a epa dihlare.





“Ka kgopelo hle mmaDithwaswana, ga ke nyake go thwasa. Ke sa le o monnyane, gape ga ke rate bongaka. Ga ke rate go šoma ka mešunkwane. Ke nyaka go ba mooki.”

“Ga o na kgetho, o mokgethwa wa ka gomme o tla thwasa. Ke go reetše Dithwasana gobane ke be ke lokišetša letšatši le. Thoma go itokiša gobane re tllile go sepela. Re tllile go tsoga ka mahube.”





Gare ga mpa ya bošego, Dithwasana a tsoga!
A lebelela phaphoši ya gagwe ka lerato. Naa
a ka se tsene kotsing ka seo a nyakago go se
dira? Naa a ka se gopole mmagwe?

Thwa, thwa! Go kwala modumo. Ke
Dithwasana ge a sepela ka ntlong, a
nanabela! O leka go se dire lešata. Ge a ka
thula dilo, di ka dira lešata.





Ge a le tseleng, Dithwasana a bona monna a mo lebile. A tšhoga a utama gare ga mehlašana. Gwa kwala šwahla! Šwahla! Monna a goeletša, “Ke mang moo, naa o motho?” Dithwasana a fetola “Ke nna hle tate!” “O ya kae bošego bjo? Ga o tšhabe dibata tša lešoka? Nna ke Thutlwa, bolela ka pela ke bošego.”

“Leina la ka ke Dithwasana. Ke tšwa motseng wa Thwaseng. Ke tšhabela mma, mmaDithwasana. O nyaka gore ke thwase eupša nna ga ke nyake go thwasa! Ke kgopela thušo hle.”





“Tloga mo! Bana ba lehono le tlwaetše mekgwa e mebe. Ga le theeletše batswadi. Le nna ge ke ilalo ke lethwasana, e bile ke dumelelana le mmago! Ga go na molato ge motho a thwasa,” monna a galefela Dithwasana.

Dithwasana a tloga ka pelo ye bohloko a se a hwetša thušo. Joo! Naa o tla dira bjang? Dithwasana o kwa medumo ya go tšhoša ya bošego.





Ge Dithwasana a sepela mo tseleng go kwala thwa, thwa, thwa! Pelo e bethela godimo. Joo! Mohlomongwe e dira lešata. Dithwasana a bona mosadi yo mongwe yo motelele a mo lebile. A lebelela kua le kua, a hloka sebaka sa go tšhaba. “O lebile kae mošemane? Ke nna Kgwako, bolela ke theeleditše.”

“Leina la ka ke Dithwasana. Ke tšwa motseng wa Thwaseng. Ke tšhabela mma, mmaDithwasana. O nyaka gore ke thwase eupša nna ga ke nyake go thwasa! Ke kgopela thušo hle!”






Ke mokgwa o mobe go tšhabela motswadi.”
Gwa bolela mosadi. Dithwasana a thoma go
lla. “Nka se kgone go go thuša. O reng o sa ye
go nyaka thušo go kgoši Kgonang, motseng
wa Kgopaneng? Ba re o rata go šireletša
bana.” Kgwako a mo eletša. Dithwasana a
thabišwa ke seo.

Thwa! thwa! thwa!

Dithwasana a tshela meedi le meetšana.
O lebile ga kgoši Kgonang motseng wa
Kgopaneng. O thabetše thušo ye a e filwego
e bile o na le Tshepo. Maoto le ona a bofelo
ebile o sepela ka go potlaka.





Dithwasana a fihla ga kgoši. A hwetša mokgalabje wa meriri ye mešweu a dutše ka kgorong. A dumediša, a kgopela go bona kgoši. Ba mo iša. A wela fase ka matolo pele ga kgoši, “Kgoši yaka, ke hloka thušo.”

“Tšwela pele, ke go thuša ka eng mošemane?” Gwa botšiša kgoši.

“Leina la ka ke Dithwasana, ke tšwa motseng wa Thwaseng. Ke tšhabela mma, mmaDithwasana. O nyaka gore ke thwase, eupša nna ga ke nyake go thwasa. Ke kgopela thušo hle!”





Thwa, thwa, thwa! kgoši Kgonang le Dithwasana ba leba gabo Dithwasana. Ba fihla motseng wa Thwaseng ka pela ka ge e se kgole. Kgoši a bitša mmaDithwasana gore a tle a bolele le yena. Dithwasana a sa thabile ka mokgwa woo, a kwa leina la gagwe.

“Dithwasana! Dithwasana! Tsoga! Ke nako ya go ya sekolong. O tla šalela.” E be e le mmagwe a mmitša ka leina. Ge a bula mahlo, a lemoga gore o gagabo ka ntlong. Dithwasana a thaba kudu ge a lemoga gore o be a lora. Banna! E be e no ba toro feela!





Readers

Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo
Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaitai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša baVenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa mahlašana

Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapi
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itefeletša
- Mosetsana yo mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlae
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moorri ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tiiša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofole

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofole
- Mehlae ya Afrika Borwa
- Toro ya ga Dimpho

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweledišwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

